

**2001 UNIFORM BUSINESS REPORT (UBR)****FILED****Feb 22, 2001 8:00 am  
Secretary of State**

02-22-2001 90126 033 \*\*\*150.00

**DOCUMENT # P94000048875**

1. Entity Name

**TELSAVE COMMUNICATIONS, INC.**

Principal Place of Business

**22529 MERIDIANA DR.  
BOCA RATON FL 33433**

Mailing Address

**22529 MERIDIANA DR.  
BOCA RATON FL 33433**

2. Principal Place of Business

**16887 KNIGHTSBRIDGE LN.**

Suite, Apt. #, etc.

3. Mailing Address

**16887 KNIGHTSBRIDGE LN****Delray Beach, FL**

Suite, Apt. #, etc.

City, State

Zip

Country

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA

33484

USA



DO NOT WRITE IN THIS SPACE

4. FEI Number **65-0505409**

Applied For

Not Applicable

5. Certificate of Status Desired ☐**\$8.75 Additional  
Fee Required**

6. Name and Address of Current Registered Agent

7. Name and Address of New Registered Agent

**MAYBLUM, EVELYN J  
22529 MERIDIANA DR.  
BOCA RATON FL 33433**

Name

Street Address (P.O. Box Number is Not Acceptable)

**16887 KNIGHTSBRIDGE LN****Delray Beach****FL**

Zip Code

**33484**

8. The above named entity submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida.

SIGNATURE

Signature, typed or printed name of registered agent and title if applicable.

(NOTE: Registered Agent signature required when reinstating)

DATE

9. This corporation is eligible to satisfy its Intangible  
Tax filing requirement and elects to do so.  
(See criteria on back) ☐**FILE NOW!!! FEE IS \$150.00  
After MAY 1, 2001 Fee will be \$550.00  
Make Check Payable to Department of State**10. Election Campaign Financing  
Trust Fund Contribution. ☐**\$5.00 May Be  
Added to Fees**

11. OFFICERS AND DIRECTORS

12. ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 11

TITLE	NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	<input type="checkbox"/> Delete
P	MAYBLUM, EVELYN J	22529 MERIDIANA DR.	BOCA RATON FL 33433	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

TITLE	NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	<input checked="" type="checkbox"/> Change	<input type="checkbox"/> Addition
		16887 KNIGHTSBRIDGE LN	DELRAY BEACH, FL 33484	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. I hereby certify that the information supplied with this filing does not qualify for the exemption stated in Section 119.07(3)(i), Florida Statutes. I further certify that the information indicated on this report or supplemental report is true and accurate and that my signature shall have the same legal effect as if made under oath; that I am an officer or director of the corporation or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 607, Florida Statutes; and that my name appears in Block 11 or Block 12 if changed, or on an attachment with an address, with all other like empowered.

SIGNATURE: *Evelyn J. Mayblum*

SIGNATURE AND TYPED OR PRINTED NAME OF SIGNING OFFICER OR DIRECTOR

2/16/01 561-865-2626

Date Daytime Phone #

CR2E034 (10/00)